



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

MOPHATO O MAHARENG

KEREITI YA 6

PUDUNGWANA 2017

**SESOTHO PUO YA LAPENG PAMPIRI YA 2
MEMORANTAMO**

MATSHWAO: 35

LEBITSO:

Memorantamo ena e na le maqephe a 4.

KAROLO YA A**POTSO 1**

- 1.1 Mmutla le kgudu (2)
- 1.2 Ke bere. (1)
- 1.3 Ke hobane ba ne ba batla ho tseba hore ke mang ya fetang e mong ka lebelo. (2)
- 1.4 Ke mmutla. (1)
- 1.5 E ne e se sa bohlokwa hobane se qetelletse se entse hore a hlolwe ditlhodisanong. (2)
- 1.6 Se ke wa tella le ho shebela batho ba bang fatshe. (2)
- [10]**

POTSO 2

- 2.1 Ke diaparo tsa mariha. (1)
- 2.2 Batho ba baholo, di bonahala di le kgolo bo ka lekanang bona (2)
- 2.3 B. / Ayanda Ngcobo (1)
- 2.4 Foschini, fashion express, Mr price, H&M, Queenspark (2)
- 2.5 E etsa tjhebeho ebile e ya kgahlisa/E a hohela. (2)
- 2.6 Ho hohela moreki. (2)
- [10]**

POTSO 3

- 3.1 (A) Bohlokwa ba thuto (1)
- 3.2 aa b (1)
- 3.3 Ho iketla (1)
- 3.4 Bohlokwa ba thuto (2)
- [5]**

MATSHWAO KAROLO YA A: 25

KAROLO YA B: DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO**POTSO 4**

- 4.1 Ho beha meja fatshe. (1)
- 4.2 (i) tshwenya – kgathatsa (1)
- 4.3 (i) Ke tla qala ho hlwekisa pela moo ke dulang teng. (1)
(ii) Ke qala ho hlwekisa pela moo ke dulang teng. (1)
- 4.4 Re le bana ba sehlopha sa botshelela re ile ra theha sehlopha sa ho bala sa barutwana. E nngwe le enngwe polelo e nepahetse ha feela e sebedisitse lebitso theha ka nepo. (1)
- 4.5 Tshilafatsa (1)
- 4.6 Mosadi – moetsi
Phutha – ketso
Matlakala – Moetsuwa (3)
- 4.7 Lehlalosi la sebaka (1)
- 4.8 Lepolesa (1)
- 4.9 Moetapele (1)
- 4.10 Ka mora hoba lona o ile a etsa yona. (2)
- 4.11 Ke ho tsoselletsa kapa ho etsa ntho hore e boele e sebetse hape/ho ntjhafatsa. (2)
- 4.12 Matlakala – sehlopha sa 6 (1)
Monyetla – sehlopha sa 3 (1)
- 4.13 B / Leemeditshupi/Lesupi (1)
- 4.14 **M**osadi o ile a tlohela hoba lepolesa a ipulela kgwebo. (2)
- 4.15 Ee, hobane mosadi o ile a tlohela mme a qala kgwebo e ntjha. (1)
- 4.16 Diterateng (1)
- 4.17 (i) Malome o sebetsa lebenkeleng la dieta toropong.
(ii) Koto ke sebetsa se tshetjwang haholo ke Basotho. (2)
- 4.18 Mosadi o ile a tlohela mosebetsi hobane o ne a se a nkile qeto. (1)
- 4.19 Tshoha (1)

4.20 Mosadi

Mo- sehlongwapele

-sad- motso

-i sehlongwanthao

-sadi kutu

(TSE THARO FEELA) (3)

MATSHWAO KAROLO YA B (30÷2): 15

MATSHWAO KAOFELA: 40